

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMÍES DE VARIES SOCIEDATS DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	<b>0'05</b>	cèn.s pta.
A domicili. Es trimestre.....	<b>0'65</b>	"
Un any.....	<b>2'60</b>	"
Per dotzenes.....	<b>0'45</b>	"
Núm. atrassats des 2.º tom....	<b>0'05</b>	"
Id. id. des 1.º tom....	<b>0'07</b>	"

SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA  
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA.

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 11.

Fòra Palma. Dins Mallorca.....	<b>0'85</b>	(3 mesos....)
1 any.....	<b>3'25</b>	
Dins Espanya.....	<b>1'00</b>	(3 mesos....)
1 any.....	<b>3'50</b>	

A Ultramar y s'Estrange.... (3 mesos....) **1'50**  
(1 any.....) **5'00**

## SA VIDA DEL MARINÉ.

### I.

Horabaixa comensá à ploviscà; quant més tart se feya més sa nit s'anava enfosquint y s'aygo augmentava per moments de tal modo, que no hey valian paraygos per gruixats de tela que fosseren. Es vent bufava tan fort, que no hey havia més remey per agontarsé amb equilibri, qu'incliná es cap endavant, fent es còs à modo de mitx cercol. Es llums des fanals feyan esfòrsos per no pèdre sa vida, presentant es carrés un *carís* molt trist. Ets arbres se doblegavan balançantsé sobre si mateixos, fent tot quant poríen per no caure, deixant passá p' es mitx de ses branques y entre ses fuyes, es vent, qu'à son contatge feya un renou que pareixia que'l mon s'havia d'acabá. P' es carrés no's vèya ni un'ânsia; de tant en tant qualche llamp que feya feredat, d'aquelle que fan aclucá els uys y señarsé totduna, il·luminava aquell cuadro tan imponent; sentintsé tot seguit es renou d'un trò lluñedá que anava acostantsé à poch poch....

—¡Quina nit! (deya una pòbre familia qu'estava arreplegadeta devés es brasé, dins una cuyna de pòbre apariència.) ¡Quina nit, Sanch Preciosa!

—¡Y amb aquest temps vos n'anireu, Juan?

—Calmará, no tengueu ânsia, calmará es temps; y amb l'ajuda de Deu tot anirà bé.

Axd respongué aquell pòbre jove per tranquilisá a's acongoixada familia.

Seguiren un poch sa convèrsa sobre es temps, y es cap d'un rato:

—Son les dèu y mitja, (va di.) A les onze hem d'essé en es Mòll.

Aquesta advertència fé caure ses llàgrimes à tota sa familia: sa dòna d'En Juan l'aferrá p' es coll.

—Adios, Juan meu, Deu te guart de perill!

—Adios, mon pare! (li diu es seu fiyet agafat à ses séues cames.)

En Juan ja no poria pús; doná una besada à sa dòna apretantla demunt es

séu cò; s'acala, agafa s'infant, l'abrasa, l'alsa y acostantlo en es seu pit, li dona una partida de besades, ahont hey havia tot es foch des còr d'un bon pare.

—Adios, fiy meu; estima molt sa may, y sias bon atlotet.

Doná sa mà à tothom, y s'en aná cap en es Mòll totduna, per sortí d'aquelle escena que li feya tení un nuhu en es coll, que no li deixava sortí sa paraula.

Jò l'acompanyava respectant es seu silenci. A la fi, per trèure l' d'aquelle situació penosa, li dié:

—No tròbes que lo milló seríà esperá qu'es temps calmás per sortí?

—Està clá, (me digué); però mos han donada s'orde à les onze, y à les onze hem de sortí.

Apretarem es pas perque s'aygo tornava à pitjá, y prònte arribarem en es punt d'embarcament.

Allá esperava sa llanxa, amb s'atlòt de bordo; una partida de marinés que sumavan y conversavan amb sos séus amichs; estavan aguardant que vengués es Capità:

—Bòn vespre, cavallés! (digué En Juan.)

—Bòn vespre! (li respongueren.)

—Que ja hey son tots?

—Tots hey som.

—Y es capitá?

—Ell encara no dèu havé pogut llevá volta de ca s'atlòta.

—Calla!.... no!.... Tornaulí sa fama, vat-lo-t' allá que vé més arrancat que l'*Mallorca*.

—Bona nit tenga, Don Ambròs! (li digueren tots.)

—Ola, bons atlòts! ¿Que ja hey son tots?

—Sí, señó, (li respongué En Juan qu'era es Nostramo y feya de cap.)

—¿Que tròbes, Juan, que fará aquest temps? (li digué es Capità.)

—Ell es un poch crubu; però....

—Sí, però hem de fé à la vela. ¡Ala, atlòts, cap à bordo.

Se comènsan à embarcà despedintse d'ets amichs, fent borbès y diguent qualche pulla d'aquelle de piñol vermey, que sòls es marinés les saben dí, y tots havían de riure per fòrça.

Sembla impossible que tan aviat aquells homos tenguessen ja tanta serenitat y tan de bon humò, essent axí que anavan à esposá sa séua vida demunt un tròs de fusta per porè guañá un bossí de pà. ¡Quina vida més triste es sa des mariné y tan mal pagat! Encara si topan amb un bon comando ménos mal, perque sofreixen amb més gust y ningú se queixa; però si es un poch xarèch y comènsa à acursarlós sa racció y ferlos fé molta feyna..... ¡Ay, Señó! no hey ha qui hey aguant y sa vida à bordo es un infern. Be n'hajan aquells que saben compatí y fé de manera qu'els pòbres marinés passin es trabays amb paciència. Axò pensava jò quant los veia que s'en ana en cap à bordo.

Puja es Capità y tots segueixen derera. Desamarran de popa es cap d'en terra, y comènsa es *crich-crich-crich* des molinet de proa que, saupant s'ancora, feya aná es barco cap à fòra. Saupada que fonch, comensaren à inflarsè ses vèles que s'anavan desplegant, y emprengué sa marxa es mitx d'aygo, llamps y tròns, ajudats d'un temps que feya feredat.

—¡Adios, cavallés! (cridavan es de bordo.)

—¡Adios, cavallés! (respongueren d'en terra) ¡Deu vos guart de perill!

Partírem cap à Ciutat y cadascú à casua comanava à La Sanch aquells pobrets pelegrins qu'anavan à cercá busques per dû à u'nes niu.

A l'ondegà dematí, es temps seguia es seu mal *carís*: havia parat de ploure, però es vent encara bufava fort ferm y la mar s'en venia rabiosa à desfogarsè à demunt ses ròques des cap des Mòll, esquitant à tots els qui anavan per demunt la riba. Es bergantí X, ja no se veia. Un llaut pescadó entrava à la vela y es vent l'empeña tan fort, que s'enfilava à demunt ses ones, mostrant més de mitja quilla à sa pujada, y sa popa s'ensoñava casi tota: desaparesquent per complet de sa nostra vista à sa devallada. Una infinitat de gavines revolotjavau per dins es pòrt. Es llaut arriba y atraca devés es Mollet; els pòbres marinés estavan rebentats de combatre tota

sa nit sense trobá camí ni carrera. Una partida de pescadores s'hi acòstan:

—¡Cosí'n Tòni, qu' heu vist es nòstro llaut?

—¡Cosí'n Tòni, qu' heu vist es méu homo?

—¡Cosí'n Tòni, qu' heu vist es méu fiy?

Axò eran ses preguntes qne totes à la una feyan en es patró.

—No, jò no los he vists, anit passada sortíren primé que nòltros.

P'es camí havían trobat remes que nadavan; un balde trabucat demunt-devall que parexia es cap d'un homo negat. Després d'un parey de dies se trobaren dos homos negats per devés Santañy, y no se coneixia ja sa séua fesomía. A devòra ses illetes en sortíren d'altres, y restos d'un llaut pescadó.

Quant es temps ja s'havia aclarit y posat amb calma del tot; es dos llauts no havían comparegut. ¿Ahout eran?

Es bergantí X, ningú sabia per hont parava y ja havia passada una setmana.

¡Pobre gent!

## II.

—¡Madò María! ¡Madò María! (criava una jovensana que venia de plassa amb una panera en es brás, à una dòna gròssa ja d'edat qu'anava endolada y li duya unes quantes passes de ventalge.)

—¡Ola, Juan' Ayna! ¿qu' els tú? ¿com te va? ¿qu' hey ha rès de nou?

—¡Bòn-recavera! ¿Y que no'u sabeu?

—Fiyeta, no se rès. Digués: jell me fas està amb ansia!

—Ydò, dòna; ¿que no sabeu qu' ha vengut corrèu? ¡Ell son à Noviorch!

—¿Que me dius, fiyeta méua! ¿y qui t'ho ha dit?

—Sa dòna des Nostramo qu' ha tenguenda carta, y diu qu' han arribat amb salvament, sense rès de nou; y llavò li diu que don moltes memòries de tots es de bordo à sa séua gent perque no pòren escriure. ¡Fiyeta! ell diu qu' han passada tanta de pena y que fa tant de fret. Diu qu' à demunt es riu hey ha un tròs de gel qu'hey pòren caminá per demunt.

—¡Fiya méua! ¡Pobres mos fiys! (digué madò María.) Ell jò'm pens qu'hey arribaré.

—Sí, anauhí, que la vos lletgirá. ¡Estareu amb sos cabeys drets!

—Bono. ¡Adios, Juan' Ayna!

—¡Adios, madò María!

Madò María s'en anà à ca sa dòna des Nòstramo y la trobá que lletgísa sa carta des séu homo.

—¡Madò María! (li digué na Juan' Ayna totduna que s'en temé.) ¡Jesus, y qu'estich de contenta! Ell ja estan de sortida. No los esrigueu que no la rebrán.

—¡Ay, fiyeta méua! (digué madò María fent sa fèl per sa boca de cansada y amb una suada que li porfian tòrsa sa camia, encara que fossem en es Jané.)

Jò estich molt trastornada. Jò no sabia rès y m'he trobada na Juan' Ayna, s'atòta des mestre d'aixa que m'ho ha contactat tot, y jò totduna dich: No fiyeta, jò me'n vaitx à cas Nostramo à veure si sa dòna me lletgirá sa carta.

—¡Jesus, fiyeta méua! y amb molt de gust.

Y comensá à lletgísa carta des séu homo, que deya axí:

«Sabràs querida esposa como hemos llegado en esta de Nova-York, despues de haber pasado un terrible temporal que el agua nos llenaba la cubierta y nos encomendamos todos à la Sangre porque nos creímos perdidos.....»

—¡Mirau, fiyeta méua! ¡Sanch Preciosa de Jesu-Christ! ¡Fiys méus, y que'n devían passá de pena! (esclamà madò María amb cada llàgrima còm un siuró)

—Escoltau, escoltau:

«....un golpe de mar nos rompió la rueda del timon, y faltó poco para que se llevara el que estaba en el timon. el mismo golpe de mar se nos llevó un bote que no lo volvimos à ver: todos nos creímos perdidos y creemos seguro que el Santo Cristo de la Sangre nos hizo un milagro.....»

—¡Sanch Preciosa!

«....haz el favor de ir á rezarle un Credo de parte de todos.....»

—¡Jesus! Sí, fiy méu, y amb molta devoció. ¡Pobres mos fiys! ¡Sanch Preciosa!

—Callau, callau:

«... en fin, querida esposa, no te puede contar todo lo que hemos pasado, porque es muy largo de contar y no tengo tiempo, solo te digo que cuando llegamos al rio de Nova-York pasamos mucho trabajo, pues no podíamos pasar porque el rio estaba helado y nos vimos muy apurados, pues tuvimos que romper el hielo para poder pasar. Ya no quedaba ropa para ponernos y todavía el frio nos helaba; en fin, gracias á Dios, todos estamos buenos y darás memorias de parte de todos á sus familias, pues no pueden escribir; y tú, querida esposa,» etc. etc.

—Ja'u veys, madò María.... ¡Ah! no hey pensava...

«P. D. No me escribas porque no recibiré la carta, pues pronto saldremos para Mallorca.»

—Ydò, digau qu'aviat serán aquí. ¿De quin dia es feta sa carta?

—¡Foy! de dia quinze des mes passat; estam à dia deu de Febré, al punt farà un mes. Sí, ja no's pòren torbà molt.

—Bono, ydò; jò m'en vatx qu'encara he de posá sa carn à s'òlla..... ¡y mirau quin' hora es!.... ¡Jesus, fiyeta, estich molt contenta.

—¡Jesus! y jò.

—Bono: Adios, fiyeta, Deu los guard de perill.

—Adios, madò María; ja'm comanareu molt sa vòstra mare.

—Gracies. ¡Adios!....

(Acabarà.)

UN NABOT DES RONDAYÉ.

## L' ANGEL Y EL MINYÓ.

L' ANGEL. Miñonet, que surts ara

De la Ciutat,  
Deu me mana que sia  
Ton bòn company.  
Es de nit, y la via  
Que mena à dalt,  
La via de la Glòria  
Tú no la sabs.  
Miñonet, no me deixis,  
Dona'm la mà.

EL MINYÓ. Altres miñons me cridan,

Amichs, germans:  
Una carròssa tenen  
Per son anar.  
Es de nit, y en la via  
Dormir podrán,  
O satisfets y alegres  
Riure y folgar.  
¿Sents mos germans que'm cridan?  
Jò amb ells m'en vaitx.

L' ANGEL. Miñonet; no'is escoltis.

Mon mantell blanch,  
Brodat de plata y pèrles,  
Te lliurarà  
Del fret y la rohuada  
Qu' als vespres cau.  
Caminant, de tes vènes  
La freda sanch  
Correrà, quant la séua  
Se gelarà.

EL MINYÓ. Escabrosa es la via

Que vaitx trescant.  
A les primeres passes  
Ja'm tròb cansat.  
Vora la torrentera  
El camí es plà.  
Qui'l travessa no's cansa;  
Va cap avall.  
Els amichs tots me diuen:  
Vés per allà.

L' ANGEL. D'aqueixes vèus perdudes

No'n fasses cas.  
Puja amunt. No desmayes  
Fins esser dalt.  
Aferra't per les ròques.  
Dalt els peñals  
Veurás prest l'estelada  
De lo Cèl blau;  
Quant més alt que ses bòyres  
Tindrás el cap.

EL MINYÓ. El camí que me mòstres

Es molt ingrat.  
Romaguers sòls hey creixan  
P'els séus costats.  
¡Ay! S' altre plè de roses,  
Estich mirant,  
Y jardins delitosos;  
Abont mos germans  
De rossinyols y mèrles  
Senten els cants.

L' ANGEL. Puja, que pòch te manca

Per arribar.  
Mira s'estèl de s'auba,  
Qu'es de brillant.  
Sa llum del sòl cubreixen  
Niguls daurats.

Mira ses clares aigües  
Còm van saltant  
Les penyes, fent cascades  
Cap à n'els valls.

**EL MINYÓ.** El sòl ja surt. ¡Qu'alegre  
Qu'es aquí dalt.  
Ja yeix el sòl. Les bòries  
Corren p'el plà.  
¡Ay! pròp de mí s'axéca  
El rich palau  
Ahont sónan de la glòria  
Dolcissims cants,  
Que mos germans no senten,  
Tan lluñ son ja.

**L'ÀNGEL.** ¡Pobrets! Les séues riayes  
Prest plòrs serán,  
Devall s'espessa bòyra  
Que tapa es prat;  
Y el torrent dius les ones  
Los s'en dorá.  
Quant per ells el sòl surta  
Tèrra no haurán;  
Ni fòrzes per tornarhi  
Nadant, nadant.

POQUET Y CLARET.

**XEREMIÀDES.**

Aquests dies passats son estat bòns per anà à contemplà monuments fúnebres en es Cementèris, que n'hi ha que comènsan à tenirnè de preciosos; y per veure túmulos à ses Iglesies que també s'en conservan de notables. La Sèu hauria de posá es que té, en semblant dia pues es des millós qu'hey ha y pòques vegades s'estrevé es veure'l.

A Manacò n'han estrenat un enguañy, però de poch gust; perqu'en lloch d'essè una péssa seria digna y grave es una col·lecció de transparents cosa més de fèsta que de dòl, y amb figures que'n lloch de recordarmós La Mòrt y ses séues postimeries, mos recòrdan es jochs de quant eram nins, y ets entreteniments de ses nòstres joventuts.

Jò no sé perqu' haventhí Acadèmies de Belles Arts y corporacions y persones que coneixen bé sa decoració y que ténen vertadé gust artístich, no s'han de sometre à n'és seu bòn criteri tots es nous projectes.

Moltes vegades sa culpa no la té s'artista, sinó es qui heu fa fé, que vol que es fassa lo qu'ell ha pensat perqu'es es qui heu paga.

\*\*

Dues còses han estat de mal humò enguañy à Felanitx es dia de les Verges. Ses arades des pagesos que no han pogut sembrá faves, y ets instruments des músichs que no han inflat. Sa causa des primés ja sabem qu'era sa falta de sahó. Però sa des segons, no la sabem. Lo que sabem es que ses joves de aquest poble no mereixan tal desayre.

Per qui ha estat una ventura, es p'és pollos de aquella vila que lo qu'ets altres anys gaslavan en músiques, enguañy heu han gastat en buñols qu'à la fi sou més profitosos.

Ja heu deya es méu padri (al Cèl sia ell): «Que sa desgracia de Júdas, va essè sa ventura de Sant Masià.» Y es ben vè.

\*\*

Varies vegades hem fét avinent sa mala oló de sofre podrit que se sent per dins Ciutat particularmente es dematins, y s'incomoditat que produhia à n'és nassos des séus vecins. De cada dia aquesta oló es més pronunciada y no sabem si surt de ses fornals ó d'hont surt. Mos creym que surt de ses cases ó fàbriques que creman carbó de pedra mallorquí.

Hem reparat qu'es fa tan fòrta que fins y tot fa tornà nègres els objèctes de plata, còm son cuyeres, canalòbres y piquetes; y no hey val es ferles nètes cada setmana.

Voldriam que se corretjís pe sa comoditat y benestar de tothom.

\*\*

Es diumenge passat se va inaugurarà es teatro de Felanitx y sa concorrència va essè tan numerosa còm escullida. Segons contan es qui hey fóren estava aquella sala de lo milló.

Seria bò que s'hi posassen més portals y més ventilació y acabaria d'essè un bon teatre.

\*\*

—Miquèl! ¡y aquestes órdres que diuen que vengueren de Madrit tan estirades sobre policia de carreteres, que deuen haversé convertides en lletra mòrtà còm tantes altres?

—Cá, homo! ¡que no véres qu'es caminés feyan es sermó à tots es carretés, vestits d'uniforme?

—Jò lo que tròp es que continúan à lo mateix es carretés, dormint dins es carro, correguent à escape y deixant es seu carro à una distància de més de cent passes; y aquests dies passats à sa carretera de Pòrtocolom, devòra es Collet, un carro que no tenia conductó va essè causa que se'n jirás un altre y faltá un no rès per haverhí una desgracia.

—No hey ha remey. Es carretés, es veu clá, qu'es gent incorregible; y si vá axí, tots es pacifichs transeunts, mos haurem d'armá d'un venable per anà p'és camins.

—Ventura qu'aquesta gent té un cayerre bò...

—¿Y quin es, que jò no'l sé?

—Que no flastoman.

\*\*

**EPITAFIS.**

(TRADUCCIÓ.)

Aquí un domadó repòsa  
Que se morí de pesá  
Perque no pogué domá  
En dèu anys sa séua espòsa.

N

Un hèmo aquí està enterrat  
Que cansat de beure ví  
Solia dí: «Està llatí  
Un, en haverlo escorxat.

Su baix d'aquesta gran mòla.  
Descansa Don Jaume Ardit.  
¡El pobret morí pensit!  
Degué essè mestre d'escola.

Un musich à su quí jau  
Que cantant cantant morí;  
Per axò no estrañ qu'agafí  
Hey puga descansá en pau.

Aquí repòsa un bolsista  
Qu'amb una mala jugada  
Prengué tan gròssa rabiada  
Que ya pèdre el mon de vista.

Descansa aquí Don Isèrn  
Que fonch molt estrafolari.  
¡May volgué passà el Rosari!  
De segú qu'es al Infèrn.

De s'avarò Pèp Alum  
Es séus restos aquí heu ha;  
May volgué à ea-séua llum  
Per no havernè de gastá.  
Quant el pòbre se moría  
Va dí fent un esclatò:  
«Ja no tench altre manfa  
Qu'hayè de deixá es serró.»

Un carboné està enterrat  
En aquest ciòt de l'esquerra;  
Per carbó venia tèrra.  
¿Que dèu està perdonat?

Un escrivent aquí està  
Que may, may, se gonà es pá.

De s'empleat Don Pascual  
Ses cènres estan aquí.  
En vida sempre dormí.  
Ja'u crech! fonch Municipal.

CASTAÑOLERA.

Aquí jau Don Pèp Ungleit;  
Un hèmo que may robava;  
Sòls cada instant tropessava  
Amb so setè Manament.

Aquí repòsa En Garrut  
Que vint anys seguits va anà  
Derriera elles; y aplegá  
Un pantaix que l'ha retut;  
Y pús ganes ha tengut  
De tornarlès encalsá.

Aquí jau un fadrí vell,  
Hòmolt molt faxuch de pòtes;  
Sempre enamorat d'afòtess  
Que no hey estavan gens d'ell.  
De s' enfadó que prengué  
Veyent sa séua dissòrt,  
S'enamorá de La Mòrt,  
Y el va volè. ¡Es cap derré!

Aquí veureu na María,  
Aquella que pretenia  
Essè discreta y hermosa;  
Y se va morí rabiosa  
Perque estimats no tenia.

Aquí descansa En Peret  
Que té s'âma en la Glòria;  
Sense passá el Purgatori;  
S'en va pujá al Cèl tot dret.  
No es estrany. Aquest pobret  
Gonà el Cèl per cent rabons:  
Va tení dèu infantons,  
Una sògra mostatxuda,  
Y sa dòna forsarruda,  
Que li va prendre es calsons.

Aquí dins dòrm descansat  
Mestre Pèp, que sempre deya  
Que moltes coses Deu feya  
Qu'era un gran desbarat.  
No volgué desigualdat  
En sos bens qu'hey ha en la terra;  
Y un dia La Mòrt l'afèrra  
Y li enseñá s'igualdat.  
Es la pura veritat,  
Perque tants de bens té ell,  
Còm es Còmpte del Cintell  
Que prèp d'ell està enterrat.

FEROSTAS.

## COVERBOS.

Una vegada anavan de camí un mòro  
y un cristià y haventsé fét ja gran dia y  
per altre part trobant que s'hostal era  
lluñy, determinaren de fé la siesta de-  
vall un arbre ó sia à sa séua ombra.  
Quant hagueran dinat es cristià digué à  
n'es mòro.

—Ja'n deveu tení ben pochs de Sants  
en el Cèl, vòltros?

—Més que vòltros, (li respongué es  
mòro).

—Vòls que fassem una cosa; (digué  
es Cristià.) Cada Sant qu'anomanarà  
cadascun de nòltros de sa séua religió,  
arrancará un pèl à sa barba de s' altre:

—Ja está fét, (digué es mòro.)

Y comensant ell es primé, digué:

—El Profeta Mahoma.

Y es cristià se deixá arrancá un pèl.

—Sant Jaume y Sant Juan.

Y es cristià arrancá dos pèls à n'es  
mòro.

—Es sèt jarmás de Mahoma; (digué  
es mòro un poch picat y arrancant sèt  
pèls à sa barba des cristià.)

Però aquest cremat del tot, digué:

—Ay, sí! Ses onze mil Vèrges: y si

no bastan, els Innumerables Martirs de  
Zaragoza.

Y agafantí sa barba, ley arrancá de  
rèl à rèl.

\*\*

—M'esplich lo qu'es es baròmetro,  
(deya un professò à un deixeble que  
s'examinava de Física.)

—Es baròmetro es un canó amb un  
forat... (respongué es deixeble.)

—Bé; segueixca... ¿Y que més?

—Ydò; es un canó amb un forat....

—Vamos; continuhu.

—Es canó està ubert y té un forat...

—Basta; ja sé lo qu'es. ¡Es una flau-  
ta, no es veritat?

\*\*

A una de ses millós fondes d'una  
ciutat havia un lletreiro que deya:

«Se parla anglès, francès y aleman.»

Un dia hey entrá un anglès y comen-  
sà à parlá amb sa séua llenyo; y veient  
que ningú l'entenia, preguntá:

—¿Qui es aquí es qui parla aquests  
idiomes?

Y l'amo de la casa, li digué:

—Qui vòl que sia, es viatges.

Y ara nòltros preguntám à n'es qui  
ha escrit aquest covérbo.

—Si ningú l'entenia, ¿còm es que  
l'amo de la casa l'entengué, y li sabé  
dí qu'es qui l'parlava eran es viatges?

\*\*

Còpia d'una inscripció d'una lápida  
sepulcral:

«AQUÍ JAU DONA FULANA DE TAL  
PLORADA P' ES SÉU GENRE.

NOTA. Axò des plòr es veritat; no està posat  
per burla »

## ES MÉU CUSSET.

~~~~~

Jò tench un cussset  
Qu'es molt devertit,  
Quant li dichi: ¡Petit!....  
Me dona un peuet.

Li agrada jugá  
Amb una cusseta  
Qu'es molt petiteta  
Y que sap ballá.

Quant din, es canet  
Vé pròp des méu plat  
Tot afamagat  
Per un bossinet.

Ley don, y amb festes  
A mils y à millores;  
No bastan aquestes,  
M'estira es calsons.

Quant m'en vaix à jèure  
Li dichi: ¡Petit!....  
Y se pòsa à sèure  
Com un angelet.

UN PETISCUARIS.

## PÒRROS - FUYES.

## SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—La Mòrt may còl tení cupa.

SEMBLANSES.—1. En qu' està enterrada.

2. En qu' li encenen ciris.

3. En qu' hay ha caella.

4. En que té catxa.

TRIÀNGUL.—Mortal-Mòrt-Mòrt-Mòrt-Momo-M

CAVILACIÓ.—Pieras.

FUGA.....—S'hora de la mòrt sóna per tothom

ENDEVINAYA.—Un baul de mòrt.

## GEROGLIFICH.

L' Am Ortes K 1 I D<sup>mol</sup><sub>mol</sub>

C I M E<sup>E</sup><sub>E</sub>

UN DEVOT D'ELS MORTS.

## SEMLANSES.

1. ¿En que s'assembla un barco à una carta?

2. ¿Y un sabaté à un vinaté?

3. ¿Y es Mercat à sa Còsta des Teatre?

4. ¿Y un spaumadó à una regadora?

EN PEPIN.

## TRIANGUL DE PARAULES.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

Ompli aquests pichs amb lletres que llegides  
diagonalment y de través, digan: sa 1.<sup>a</sup> retxa,  
es nom de sa méu dòna; sa 2.<sup>a</sup>, es méu nom; sa  
3.<sup>a</sup>, sa ciutat abont vaix neix; sa 4.<sup>a</sup>, un such;  
sa 5.<sup>a</sup>, ses inicials de sa méu dòna; y sa 6.<sup>a</sup>, una  
lletra.

Ecsemé.

## XARADA.

Ú, es nota musical;  
Dos, ú, à l'Iglésia està;  
Dos tot sòl, arbre boscá;  
Es méu tot es sepulcral.

UNA SOMBRA MORTUORIA.

## CAVILACIÓ.

## RE-SOL

Compòndre amb aquestes lletres un llinatge  
mallorquí.

OMRELLIU ACOR.

## FUGA DE CONSONANTS.

.a .o.. .o. .a a .o., i. ll. a..

UN JAY.

## ENDEVINAYA.

Posada en el mon hey ha  
Que tothom la té segura.  
¡Sabriau dí per ventura  
Dins quina ciutat està?

CASTAÑOLERA.

(Ses solucions dissipate qui ve si som cius.)

4 NOVEMBRE DE 1892

Estampa d'En Pere J. Gelabert.